

# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANAITSEELE 2012


MEMORANTAMO

NORTH WEST

MADUO: 120

Pampiri e, e na le ditsebe di le 8.

Kwalololo e ilebitswe

**KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO****POTSO 1**

- 1.1 O tlotse a tshwaya dibuka tsa baithuti. (1)
- 1.2 1.2.1 Tafita o kopa Nteseng gore a tle go tsereganya ka kgotlhang e e leng teng mo gare ga gagwe le mosadi. (2)
- 1.2.2 Gonne o mmoleletse gore o na le tiro e ntsi. (2)
- 1.2.3 Ee. Tafita a re go na le kgotlhang magareng ga gagwe le mosadi wa gagwe. (2)
- 1.3 1.3.1 Gonne a tshaba gore bese ya Lamatlhatso mo mesong e ka tla ya mo tlogela fa a ka tsoga thari. (2)
- 1.3.2 O mo kopile gore a mo tlhabele kgogo e a e neilweng ke kgatsadiagwe. (1)
- 1.4 Maitseboa (1)
- 1.5 Ke ne ke ka se itumele/ke ne ke ka utlwa botlhoko; ka gore go raya gore o ne a emetse gore ke tsamae a bo a tsaya loeto le tsala ya gagwe/ga a batle ke tsamaya le bona. (2)


1.6	KHOLOMO YA A	KHOLOMO YA B
	(a) Ntseseng	C O tlotse a tshwaya dipampiri tsa baithuti tsa ditlhamo.
	(b) Thina	A Serapeng sa Diphologolo sa Manyeleti.

(2)  
[15]**POTSO 2**

- 2.1 Merwalela/dipula tse dikgolo/matlo, ditlhare, koloi le tse dingwe di gogotswe ke metsi. (2)
- 2.2 Mene/4 (1)
- 2.3 Ba tshaba gore ba tla kangwa/tsewa ke metsi. (2)
- 2.4 Tlalelo (1)
- 2.5 Gonne ga a itse gore o tla thusa jang batho ba ba mo gare ga metsi/Ga a itse gore o tla goroga jang kwa sekolong. (2)

- 2.6 Ditlhare/dimela di ka robega.  
Difenetšhara, dijanaga, matlo, di senngwa ke metsi.  
Batho le diphologolo di tlile go kangwa ke metsi. (di le pedi fela) (2)
- 2.7 Dikgetse/dikgwama tsa dibuka/moaparo wa sekolo/yunifomo (di le PEDI fela) (2)
- 2.8 E le nngwe/1 (1)
- 2.9 Go tsholetsa matsogo ga motho/monna yo o mo godimo ga ntlo. (2)
- [15]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30**



**KAROLO YA B: TSHOSOBANYO****POTSO 3**

<b>PALO</b>	<b>MAFOKO A A NOPOTSWENG</b>	<b>MAFOKO A A TSHITSINNGWANG</b>
1	Motswana fa a ne a godisa ngwana o ne a mo godisa ka maitlhomo a gore a tsoge e le mosadi tota.	Ngwana wa mosetsana o ne a godisiwa gore a tle a nne mosadi wa mmatota.
2	O ne a rutiwa go rwala kgamelo, go e garela le go ga metsi.	O ne a tshwanetse go itse go ga metsi.
3	O ne a rutiwa a sa le mmotlana go apaya,	O ne a rutiwa go dira dijo a sa le monnye.
4	go phepafatsa	O ne a rutiwa go tlhokomela ntlo.
5	go itshola sentle ka kakaretso	O ne a rutiwa go nna maitseo
6	Ngwana wa mosetsana o ne a itse gore fa a nna fa fatshe o tshwanetse go ikgabetsa, e seng jalo dikgogo di tla ja momela.	O ne a rutiwa go ikatega sentle fa a dula fa fatshe.
7	Basetsana ba ne ba rwalela dikgong kwa sekgweng.	O ne a rutiwa go ya kgonnye.
8	Fa go ne go iwa koo, go ne go tsewa kgole, kgare, selepe, sefotlho le sekgwage.	O ne a rutiwa gore fa a ya kgonnye a tsaye didiriswa tse di maleba.

(Dintlha di le SUPA fela)

**Tshosobanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:**

- Kabo ya maduo:**

- Dintlha di le 7 – maduo a le 7 (ntlha e le nngwe e abelwa leduo le le 1)
- Puo – maduo a le 3
- Maduo otlhe: **[10]**

- Kabo ya maduo a puo:**

- Ntlha e e nepagetseng e le 1–3: aba leduo le le 1
- Dintlha tse di nepagetseng di le 4–5: aba maduo a le 2
- Dintlha tse di nepagetseng di le 6–7: aba maduo a le 3


**ELA TLHOKO:**

- Popego:**

- Tshosobanyo e tshwanetse go tshwaiwa le fa e tlhagisitswe ka popego e e fosagetseng.

- Palo ya mafoko:**

- Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
- O se ke wa goga maduo ape fa motlhatlhojwa a sa tlhagisa palo ya mafoko a a dirisitsweng kgotsa fa palo ya mafoko e fosagetse.
- Fa palo ya mafoko e fetilwe, buisa mafoko a le 5 go feta palo e e beilweng o bo o tlhokomolosa tshosobanyo e e setseng.

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:****10**


## KAROLO YA C: TIRISO YA PUO

### POTSO 4

- |     |       |   |     |
|-----|-------|---|-----|
| 4.1 | 4.1.1 | mabating  | (1) |
|     | 4.1.2 | dikeledi  | (1) |
| 4.2 | 4.2.1 | <b>Bona</b> ba ile kopanong.                        | (2) |
|     | 4.2.2 | <b>Lona</b> le lentle thata.                        | (2) |
| 4.3 |       | O jele.   | (1) |
| 4.4 |       | Bana ba setse le mme kwa gae/O setse madi a mantsi. | (2) |
| 4.5 |       | Mme <u>o</u> betsa bana ka thobane.                 | (1) |
| 4.6 |       | Monna   | (1) |
| 4.7 | 4.7.1 | Tsho!   | (1) |
|     | 4.7.2 | Ijo!  | (1) |
| 4.8 | 4.8.1 | leseding  | (1) |
|     | 4.8.2 | kagiso  | (1) |
- [15]**

### POTSO 5

- |     |       |  |     |
|-----|-------|--|-----|
| 5.1 | 5.1.1 | setlhatshana/setlharenyana                               | (1) |
|     | 5.1.2 | dijonyana  | (1) |
| 5.2 | 5.2.1 | Malome o <u>lala</u> mo gae gompieno.                    | (2) |
|     | 5.2.2 | Modise o <u>lala</u> a tsamaya bosigo.                   | (2) |
| 5.3 |       | O tla di botsa <u>mang</u> ?                             | (2) |
| 5.4 |       | Wai!   | (1) |
| 5.5 |       | Ke tla itlhophela <b>ele</b> ka moso.                    | (2) |
| 5.6 |       | Ngwana o tshwanetse go ijesa ka seatla <b>sa gagwe</b> . | (2) |
| 5.7 |       | Monna ga a tshwanela go nna lekgoba la mosadi.           | (2) |
- [15]**



**POTSO 6**

- 6.1 Tsotlhe di a tsibosa, Di na le mafoko a sekgoa tsotlhe, Di na le letshwao la tsiboso, Di tidisa loso (Di le PEDI fela) (2)
- 6.2 Go lemosa batho ka kotsi ya go se dirise mosomelwana/khontomo le lebelo le le kwa godimo/go gakolola/tsibosa batho ka tlhokomelo ya melao ya tsela le tiriso ya mosomelwana/khontomo. (2)
- 6.3 Se sengwe se na le molaetsa wa Setswana mme se sengwe ga se na ona/ Ditshwantsho tsa tsona ga di tshwane. (2)
- 6.4 Boitekanelo le Dipalangwa (1)  
(1)
- 6.5 (a) **A** e kaya gore go dirisiwe mosomelwana/khontomo ka gonne AIDS e a bolaya. (1)  
(b) **B** e kaya gore batho ba kgweetse ka ~~kelotlhoko~~ gore ba goroge ba tshela. (1)

**[10]****POTSO 7**

- 7.1 C/Dipholo tsa phaposi ya 2011 tsa Mophato wa 12 (2)
- 7.2 E nepagetse. Palo ya basimane e feta ya basetsana/Basimane ba bararo mme basetsana ba babedi. (2)
- 7.3 Ga a dumelane/nyalane. Baithuti ba itumeletse go falola e bile ba a akgolwa fela molaetsa ona wa re ga go na ditiro/dibasari/pono ya bokamoso. (2)
- 7.4 Mme Angie/Motshekga (1)
- 7.5 Tona ya Lefapha. (1)
- 7.6 A boitumelo. Mme yo o abang letsogo o itumetse le baithuti ba bontsha boitumelo. (2)

**[10]****POTSO 8**

- 8.1 8.1.1 'Rraagwe Tshepo, ka gore beke e e tlang ke ya skolong, re tla dira jang ka bana?' (3)
- 8.1.2 Pogo, nna ga ke bone bothata. (1)
- 8.1.3 Re tla ya go kopa Maratahelele go tla go nna le rona.' (1)
- 8.1.4 Ba ne ba ntse mo mathoding a ntlo ba nwa senotsididi. (1)
- 8.1.5 'A ba tla dumela kwa gae?' (1)

- 8.2 8.2.1 beke e e tlang ke ya sekolong. (1)
- 8.2.2 ba ne ba ntse mo mathuding a ntlo ba nwa senotsididi. (1)
- 8.2.3 Letsatsi le ne le fisa; mogote wa lona e le o o ntshang tlhapi mo metsing. (1)
- [10]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 60

**KAROLO YA D: DIKWALO**


**POTSO 9: TSA FA ISONG – SA Moroke**

- 9.1 9.1.1 B/E ne e le letshwenyo (1)
- 9.1.2 C/Jampo, tshwene ya Teransefala (1)
- 9.1.3 C/Moruakgomo (1)
- 9.1.4 B/Piet (1)
- 9.1.5 D/O ne a na le dikgomo tse dintsi tsa maAfrikanere. (1)
- 9.2 9.2.1 Dibosifelete Teransefala (2)
- 9.2.2 Jakopo Esau (2)
- 9.3 9.3.1 B/Ba nositse Jampo bojalwa jwa sekgoa (1)
- 9.3.2 E/Ba ne ba rata go tshameka le Jampo (1)
- 9.3.3 D/Letsatsi la segopotso sa matsalo a ga Esau le Jakopo (1)
- 9.3.4 A/O ne a apesitse Jampo diaparo tse dintle ka letsatsi la segopotso sa matsalo (1)
- 9.3.5 C/O bolaile Jampo (1)
- 9.4 Ke ntlha. O ne a dira dilo tsa boeleele tse di ka mo tlhagisetsang kotsi. (2)
- 9.5 Nnyaya/go ne go tla bo go sa siama. Diphologolo le tsona di na le tshwanelo ya go tshela fela jaaka batho le ditshedi tsothle./Molaotheo o iletsa bosetlhogo mo diphologolong. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 9.6 Borukhu jo botala le hempe e tshweu. (2)
- [20]

**KGOTSA**

## POTSO 10

- 10.1 10.1.1 A/Jemina ke mokapelo wa ga Josefa. (1)
- 10.1.2 D/Tse a di dirileng le tse a di boneng kwa moseja ga mawatle. (1)
- 10.1.3 C/Borutabana (1)
- 10.1.4 B/yo o pelokgale (1)
- 10.1.5 A/Matlhomola a go wa ga motse wa Tuburuku. (1)
- 10.2 10.2.1 Rabotokwa (1)
- 10.2.2 mantle (1)
- 10.2.3 mme Susana (1)
- 10.2.4 mofeng wa petlwana (1)
- 10.3 10.3.1 E/O rutila Jemina go athola ka kelotlhoko (1)
- 10.3.2 D/Ntwa ya bobedi ya lefatshe (1)
- 10.3.3 B/Mala a baesekele. (1)
- 10.3.4 C/Sefane sa ga Josefa. (1)
- 10.3.5 F/Sebetsa se Josefa a tseneng ka sona mo ntleng e go neng go belaelwa fa go na le noga mo go yona. (1)
- 10.4 Nnyaya, o ne a kaya Lentikile jaaka motho yo o pelokgale, e bile a mo totla fela ka ntlha ya gore o tswa ntweng/o ne a nyatsa Josefa, a mo kaya e le legatlapa fela ka ntlha ya gore ga a tswe ntweng. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di tla elwe tlhoko) (2)
- 10.5 Ee, gonne o ne a ruta Jemina go athola ka kelotlhoko/o ne a ruta Jemina thuto ya gore bopelokgale ga se fela go ya ntweng, motho a ka itshupa bopelokgale ka ditiro tse dingwe. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di tla elwa tlhoko). (2)
- 10.6 Ee. Josefa o ne a itshupa a le pelokgale ka go tsena mo ntleng e e lefifi e go neng go tse e na le noga e kgolo. (2)



[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA D: 20  
PALOGOTLHE: 120